

ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА „СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ПЛАСТЕНИКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА“

Град Приједор је један од 10 партнерских општина/градова који учествује у реализацији пројекта „Миграције и развој“, који је заједничка иницијатива Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација БиХ (УНДП БиХ). Циљеви поменутог пројекта су:

- допринос успостављању повољног окружења за мигранте који су спремни да промовишу и проактивно подржавају развој земље у релевантним областима транзиције и друштвено економског напретка на свим институционалним и друштвеним нивоима и
- јачање повјерења, развој комуникације, те анимирање дијаспоре за њихово активно укључење у социо-економски развој локалне заједнице.

Град Приједор је, у оквиру наведеног пројекта, реализовао развојни пројекат под називом „Суфинансирање набавке пољопривредне механизације и пластеника за пољопривредне произвођаче са подручја града Приједора“, чији је основни циљ био стварање услова за развој пољопривреде у сарадњи са дијаспором, ради обезбјеђења економске самоодрживости пољопривредних произвођача и унапређења квалитета живота, као и укључивање дијаспоре у све токове економског, друштвеног и културног живота града Приједора.

Важно је напоменути да у Интегралној стратегији развоја града Приједора за период 2014-2024. године, стратешко опредјељење Града Приједора је усмјерено на економију, запошљавање и развој пољопривреде.

Циљна група Пројекта су били пољопривредни произвођачи, који су регистровани у АПИФ-у као пољопривредно газдинство (комерцијално или некомерцијално), те који се баве узгојем музних грла, товне јунади и крупне стоке и пластеничком производњом поврћа и цвијећа.

Реализацијом пројектних активности изабрано је укупно **60 пољопривредних произвођача** који су исказали потребу за набавком пластеника и механизације, а који су испуњавали тражене услове.

По окончању поступка јавне набавке, одабира и склапања уговора са најповољнијим понуђачима, за наведене пољопривредне произвођаче извршена је набавка:

- 31 мјешаоне сточне хране (капацитета од 300кг)
- 24 пластеника (површине од 100м² са системом за наводњавање) и
- 5 музилица (запремине музне канте од 30 литара).

Средства за реализацију Пројекта су обезбијеђена из следећих извора:

- 60% неповратна/грант средства из Фонда за миграције и развој,
- 10% средстава из Буџета Града Приједора и
- 30% лична средства корисника, гдје су средства повратника сматрана средствима из дијаспоре, док су остали корисници обезбиједили ова средства у сарадњи са родбином или пријатељима из дијаспоре.

Укупна вриједност реализованог пројекта износи **138.433,01КМ** од чега је:

- За набавку и испоруку 31 мјешаоне сточне хране реализовано средстава у укупном износу од **71.306,82КМ**

- За набавку, испоруку и монтажу 24 пластеника реализовано средстава у укупном износу од **62.399,93KM**
- За набавку и испоруку 5 музилица реализовано средстава у укупном износу од **4.726,26KM**

Реализација 30% средстава пољопривредних произвођача износи **41.529,90KM** и представља финансијски израз укључивања дијаспоре у виду инвестиција у економске токове града Приједора, што показује заинтересованост и жељу грађана Приједора, који живе и раде у иностранству, да се укључе у развој своје локалне заједнице.

Такође, извршена је и евалуација о завршетку пројекта и констатовано је да су пољопривредни произвођачи веома задовољни резултатима пројекта и набављеном робом, те да изражавају жељу да се пројекти овакве врсте наставе и у будућем периоду.

ZAVRŠETAK PROJEKTA „SUFINANSIRANJE NABAVKE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I PLASTENIKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA GRADA PRIJEDORA“

Grad Prijedor je jedan od 10 partnerskih opština/gradova koji učestvuje u realizaciji projekta „Migracije i razvoj“, koji je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija BiH (UNDP BiH). Ciljevi pomenutog projekta su:

- doprinos uspostavljanju povoljnog okruženja za migrante koji su spremni da promovišu i proaktivno podržavaju razvoj zemlje u relevantnim oblastima tranzicije i društveno ekonomskog napretka na svim institucionalnim i društvenim nivoima i
- jačanje povjerenja, razvoj komunikacije, te animiranje dijaspore za njihovo aktivno uključanje u socio-ekonomski razvoj lokalne zajednice.

Grad Prijedor je, u okviru navedenog projekta, realizovao razvojni projekat pod nazivom „Sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora“, čiji je osnovni cilj bio stvaranje uslova za razvoj poljoprivrede u saradnji sa dijasporom, radi obezbjeđenja ekonomske samoodrživosti poljoprivrednih proizvođača i unapređenja kvaliteta života, kao i uključivanje dijaspore u sve tokove ekonomskog, društvenog i kulturnog života grada Prijedora.

Važno je napomenuti da u Integralnoj strategiji razvoja grada Prijedora za period 2014-2024. godine, strateško opredjeljenje Grada Prijedora je usmjereno na ekonomiju, zapošljavanje i razvoj poljoprivrede.

Ciljna grupa Projekta su bili poljoprivredni proizvođači, koji su registrovani u APIF-u kao poljoprivredno gazdinstvo (komercijalno ili nekomercijalno), te koji se bave uzgojem muznih grla, tovne junadi i krupne stoke i plasteničkom proizvodnjom povrća i cvijeća.

Realizacijom projektnih aktivnosti izabrano je ukupno **60 poljoprivrednih proizvođača** koji su iskazali potrebu za nabavkom plastenika i mehanizacije, a koji su ispunjavali tražene uslove.

Po okončanju postupka javne nabavke, odabira i sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima, za navedene poljoprivredne proizvođače izvršena je nabavka:

- 31 mješaone stočne hrane (kapaciteta od 300kg)
- 24 plastenika (površine od 100m² sa sistemom za navodnjavanje) i
- 5 muzilica (zapremine muzne kante od 30 litara).

Sredstva za realizaciju Projekta su obezbijedena iz sljedećih izvora:

- 60% nepovratna/grant sredstva iz Fonda za migracije i razvoj,
- 10% sredstava iz Budžeta Grada Prijedora i
- 30% lična sredstva korisnika, gdje su sredstva povratnika smatrana sredstvima iz dijaspore, dok su ostali korisnici obezbijedili ova sredstva u saradnji sa rodbinom ili prijateljima iz dijaspore.

Ukupna vrijednost realizovanog projekta iznosi **138.433,01KM** od čega je:

- Za nabavku i isporuku 31 mješaone stočne hrane realizovano sredstava u ukupnom iznosu od **71.306,82KM**
- Za nabavku, isporuku i montažu 24 plastenika realizovano sredstava u ukupnom iznosu od **62.399,93KM**
- Za nabavku i isporuku 5 muzilica realizovano sredstava u ukupnom iznosu od **4.726,26KM**

Realizacija 30% sredstava poljoprivrednih proizvođača iznosi **41.529,90KM** i predstavlja finansijski izraz uključivanja dijaspore u vidu investicija u ekonomske tokove grada Prijedora, što pokazuje zainteresovanost i želju građana Prijedora, koji žive i rade u inostranstvu, da se uključe u razvoj svoje lokalne zajednice.

Takođe, izvršena je i evaluacija o završetku projekta i konstatovano je da su poljoprivredni proizvođači veoma zadovoljni rezultatima projekta i nabavljenom robom, te da izražavaju želju da se projekti ovakve vrste nastave i u budućem periodu.